

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a nakon provedenog postupka javne nabavke za nabavku radova „Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo“ zaključen je

OKVIRNI SPORAZUM

za radove
„Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo“

Sporazumne strane:

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, ul. Hamida Dizdara broj 1, Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač, dipl. ing. saob. (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„EURO-ASFALT“ d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlovac b.b., Sarajevo, JIB: 4200387990007, koju zastupa direktor Hamed Ramić (u daljem tekstu: Izvođač radova)

I PREDMET SPORAZUMA

Član 1.

Ovim Okvirnim sporazumom sporazumne strane se sporazumijevaju da će Izvođač radova za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, po ukazanoj potrebi, a na osnovu zahtjeva Naručioca izvršavati naložene poslove definisane postupkom javne nabavke „**Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo**“, sve prema zahtjevima definisanim u postupku, specifikaciji, tenderskoj dokumentaciji i Ponudi Izvođača radova koja čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Predmet sporazuma je definisan tehničkom dokumentacijom u postupku nabavke.

Okvirnim sporazumom Naručilac i Izvođač radova su saglasni da mogu u toku cijelog perioda na koji se sporazum zaključuje (**4 godine**), zaključivati ugovore iz oblasti za koje je proveden postupak javne nabavke.

Okvirnim sporazumom će se definisati uslovi pod kojim se mogu dodijeliti ugovori tokom određenog perioda, u skladu s predviđenom cijenom i predviđenim količinama, a u skladu sa Okvirnim sporazumom.

II ROK TRAJANJA I CIJENA

Član 2.

Okvirni sporazum zaključuje se za period od 4 (četiri) godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih novčanih sredstava/maksimalne finansijske vrijednosti od

8.943.110,04 KM sa pdv-om
(slovima: **osammilionadevetstotinačetrdesettrihiljedestotinudeset KM i 04/100**)
(**7.643.683,80 KM bez pdv-a**).

Član 3.

Ukupna vrijednost pojedinačno zaključenih ugovora ne može biti veća od prihvaćene cijene ponude.

Ugovorene strane su saglasne da je utvrđena cijena fiksna i nepromjenljiva. Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje posla.

Cjenovnik radova utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz ponude Izvođača radova, po vrstama radova.

Prilog Sporazumu čini Predmjer i predračun radova iz ponude.

Član 4.

Izvođač radova je dužan naručeni posao izvršiti u roku definisanom od strane Naručioca, na mjestu i na način koji je definisao Naručioc.

Izvođač radova je dužan ugovoren posao izvršiti prema uslovima iz tenderske dokumentacije, pravilima struke, važećim propisima i uslovima prihvачene Ponude.

Izvođač ima pravo da zahtjeva produženje roka za izvođenje radove u slučajevima kada je to opravdano, u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje radova po predviđenoj dinamici.

Član 5.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvođenje radova smatraju slučajevi koji se ne mogu dovesti u vezu sa odgovornošću Izvođača radova i to viša sila (prirodne nepogode, poplave, zemljotresi, i sl.), geološki i ili hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta za izvođenje radova koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom, i sl. U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka izvođenja radova, Izvođač radova je dužan zahtjev podnijeti prema Naručiocu po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

U slučaju prekida radova ili nastanka situacije ugrožavanja sigurnosti i prometa, Izvođač je dužan bez odlaganja preuzeti hitne mjere u cilju otklanjanja opasnosti i sprječavanje šteta, te o svemu obavijestiti Naručioca. Navedeno se vrši na način da se osigura racionalni i efikasno obavljanje posla.

Izvođač je u cilju osiguranja od nastanka opasnosti dužan obezbjediti potrebnu propisnu signalizaciju.

III GARANTNI ROK ZA RADOVE I KAZNA ZA KRŠENJE ROKA IZVRŠENJA

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je **1 (jedna) godina** računajući od dana okončanja svih radova.

Izvršilac radova se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim Ugovorom.

U slučaju zakašnjenja izvođenja radova u normalnim uslovima, Naručilac će tolerisati Izvođaču prekoračenje roka od 2 (dva) dana od ugovorenog roka.

Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko 2 (dva) dana Izvođač radova će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,1% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalna kazna za kašnjenje radova je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova.

U slučaju kada Ugovorni organ ocjeni opravdanim produženje roka za izvođenje predmetnih radova, ili kada potreba produženja roka nastane bez krivice i odgovornosti izvođača, pomenuta kazna se ne zaračunava.

IV NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

Za izvršeni posao Naručioc je obavezan izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa i potvrde o dobrom izvrešnju posla, uplatom na račun Izvođača radova navedenog u ponudi, tj. od dana prijema računa i ovjere situacije od strane nadležnog nadzornog organa.

Za izvedene radove Izvođač radova ispostavlja obračunske/privremene i okončane situacije po završetku radova.

Član 8.

Situacije se sastavljaju na osnovu stanja izvedenih radova krajem obračunskog perioda, a ispostavljaju se najkasnije 10 dana po isteku perioda za koji se vrši obračun izvedenih radova.

Datum ispostavljanja situacija obavezno se upisuje na situaciju.

Situacije se dostavljaju Nadzornom organu koji iste nakon ovjere proslijeduje Naručiocu.

Ovjeru ispostavljenih situacija vrši nadzorni organ Ugovornog organa.

Datum podnošenja na ovjeru situacije nadzornom organu upisuje se u građevinski dnevnik. Nadzorni organ je dužan da u situaciju upiše datum ovjere.

Član 9.

Sporazumne strane su saglasne da Izvođač radova neće zapošljavati fizičke i/ili pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije i /ili su bile član Komisije za javne nabavke Naručioca ili su u svojstvu stručnog lica bile angažirane od strane Komisije za javne nabavke, prilikom dodjele ovog Sporazuma.

Ograničenje u smetnji iz stava (1) ovog člana traju šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma odnosno od početka njegove realizacije.

V OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 10.

Izvođač radova se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno specifikacijom/predmjerom i ostalim prilozima koji čine sastavni dio ugovora,
- ugovorene radove obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu radova, kao i zahtjevima naručioca navedenim u specifikaciji i pozivu za ponudu, garantovati kvalitetno izvršenje ugovornih radova, i
- održavati kontinuitet i dinamiku uzvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti radove iz predmeta ovog ugovora,
- osigurati garanciju za uredno izvršenje posla u visini od 10% od vrijednosti pojedinačno zaključenog ugovora u roku od deset dana od potpisivanja ugovora (u slučaju nedostavljanja garancije u određenom roku potpisani ugovor se smatra ništavnim),
- u svemu postupati prema nalozima naručioca ujedno poštujući odredbe pozitivno pravnih propisa, Okvirnog sporazuma.

Član 11.

Ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa zahtjevanim kvalitetom, odnosno važećim tehničkim propisima, standardima, smjernicama i usvojenoj dokumentaciji, ili radove izvršava na način kojim se ugrožava sigurnost prometa, Ugovorni organ ima pravo da obustavi daljnje izvođenje radova i da od Izvođača radova zahtjeva da u datom primjerenom roku koji definiše naručioc otkloni nedostatke koji su doveli do obustave radova.

Ukoliko Izvođač radova ni u naknadno utvrđenom roku ne izvršava ugovorne obaveze, Ugovorni organ može raskinuti ugovor i radove ustupiti drugom Izvođaču. Izvođaču se neće platiti radovi koje bude izvodio nakon pismenog naloga Ugovornog organa kojim se nalaže obustava radova i Izvođač je odgovoran je za sve posljedice koje mogu proistekti iz osnova nepridržavanja obustave radova.

Izvođaču se neće platiti ni radovi koji nisu izvršeni prema nalozima, tehničkoj dokumentaciji, standardima, smjernicama i pravilima. Naručilac ima pravo da Izvođaču odbije dio naknade od iznosa fakture za nekvalitetno i nepotpuno izvedene radove, nakon što iste utvrdi nadzorni organ.

Sve štete nastale uslijed neizvršenja posla, nekvalitetnog, neblagovremenog, neadekvatnog i nepotpunog izvođenja predmetnih radova, kao i štete prema naručiocu i trećim licima, za koje je odgovoran Izvođač radova, nadoknaditi će sam Izvođač.

Na osnovu pismenog izvještaja nadzornog organa o neizvršavanju ugovornih obaveza i nekvalitetnom izvođenju radova od strane izvođača, naručioc može raskinuti ovaj ugovor i tražiti naknadu prouzrokovane štete od izvođača.

Član 12.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa usvojenom tehničkom dokumentacijom, pozitivnim zakonskim propisima, važećim tehničkim propisima, standardima i smjernicama i pravilima struke.

Izvođač je dužan izvoditi i radove čijim se izvršenjem otklanja neposredna opasnost po opću sigurnost i sigurnost prometa. Radovi koji neposredno utiču na sigurnost i prohodnost prometa ne mogu se prekidati dok se u potpunosti ne ukloni opasnost.

Istovremeno sa završetkom radova sa ceste se moraju ukloniti ostaci materijala, sredstava rada kao i drugi predmeti i sredstva korištena prilikom izvođenja radova.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama Izvođač je dužan o svom trošku blagovremeno preduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu.

Ukoliko Izvođač ne ispunjava svoje preuzete obaveze, Naručioc će ga pismeno pozvati da postupi prema odredbama ovog Sporazuma.

Ako Izvođač ne postupi prema pismenoj opomeni iz stava (2) ovog člana ni u danom naknadnom primjerenom roku, Naručioc zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Sporazum i traži naknadu nastale štete.

VI OBAVEZE NARUČIOCA

Član 13.

Naručioc se obavezuje :

1. pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja radova a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom Izvođača radova,
2. uredno izvršiti plaćanje ugovorenih radova,
3. odrediti Nadzor nad radovima i obavijestiti Izvođača radova ko će vršiti isti.

VII STRUČNO TEHNIČKI NADZOR, KVALITET I KONTROLA KVALITETE RADOVA I MATERIJALA

Član 14.

Troškove stručno-tehničkog nadzora snosi Ugovorni organ.

Stručno Tehnički nadzor u izvođenju radova vrši Ugovorni organ putem ovlaštenih nadzornih organa. Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava kvantitet i kvalitet izvršenih radova te podudarnost ugovorene količine i cijene rada sa izvedenim i obračunatim radovama.

Nadzorni organ je dužan da kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa usvojenim dinamičkim planom, propisima, standardima i smjernicama. Nadzorni organ putem upisa u građevinski dnevnik daje izvođaču potrebna tehnička uputstva i druge podatke (nacrte, detalje) potrebne za izvođenje radova.

Izvođač je dužan Nadzornom organu omogućiti uvid u obim i kvalitet izvršenih radova te ga pozvati da putem građevinskog dnevnika izvrši prijem istih.

VIII PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Član 15.

Nakon izvršenja radova i poslova koji predstavljaju tehničku ili funkcionalnu cjelinu vrši se primopredaja radova po količini i kvalitetu što se utvrđuje na osnovu pregleda izvedenih radova i atesta o ispitivanju materijala i radova, obračunom u građevinskoj knjizi i konstatacijama u gradevinskom dnevniku. Primopredaja se vrši po količini, kvalitetu, a na osnovu operativno-tehničke dokumentacije o izvršenju radova (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, dinamički plan) i pregleda stanja izvršenih radova na terenu.

O primopredaji radova sastavlja se zapisnik u koji se unose svi bitni podaci o izvršenju radova, a potpisuje ga nadzorni organ i ovlašteni predstavnik izvođača). Ako se zapisnikom o primopredaji radova utvrde nedostaci u odnosu na ugovorene uvjete Izvođač radova je dužan otkloniti nedostatke u roku utvrđenom zapisnikom.

Sve promjene i odstupanja u odnosu na ugovoreni obim radova ili tehničku dokumentaciju prethodno odobrava naručioc na pismeni zahtjev Izvođača uz saglasnost Nadzornog organa. Za navede radove kreirati će se poseban ugovor.

IX USTUPANJE RADOVA DRUGOM PRUŽAOCU

Član 16.

Izvođač nema pravo ustupiti ugovorene radove u cijelosti ili djelimično drugom pravnom licu.

X GARANCIJA

Član 17.

Izvođač daje garanciju da su radovi iz predmeta ovog sporazuma/ugovora urađeni u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja.

Izvršilac je dužan obezbjediti bezuslovnu bankovnu garanciju za uredno izvršenje pojedinačno zaključenog ugovora u visini od 10% od vrijednosti Ugovora najkasnije u roku 10 (deset) dana nakon potpisivanja ugovora. U slučaju nedostavljanja garancije u određenom roku potpisani ugovor se smatra ništavnim.

Period trajanja garancije mora obuhvatati period od početka do okončaja radova po ugovoru i biti uvećan za 30 dana u odnosu na period trajanja samog ugovora/perioda izvršenja radova, te obuhvatiti i grantni period za izvedene radove.

XI VIŠA SILA

Član 18.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

XII KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA

Član 19.

Izvođaču nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvođač i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

XIII MJERODAVNO PRAVO

Član 20.

Na sva ostala prava i obaveze koja nisu regulirana ovim Sporazumom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 21.

Eventualne sporove sporazumne strane će nastojati rješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, a u slučaju da sporazum ne bude postignut konačno će se rješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

XV POSEBNE ODREDBE

Član 22.

Ovaj sporazum ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorene usluge.

Sporazumne strane mogu sporazumno otkazati ovaj sporazum i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od sporazumnih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja sporazuma/ugovora. U tom slučaju sporazum se raskida.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Sporazum stupa na snagu sa danom obostranog potpisivanja ovlaštenih predstavnika sporazumnih strana.

Sastavni dio sporazuma čini predmjer radova u prilogu.

Član 24.

Sporazum je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka od sporazumnih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ/RADNOVĀ:

„EURO-ASFALT“ d.o.o. Sarajevo

Broj:
Datum:



NARUČILAC:

Direkcija za puteve
Kantona Sarajevo

Broj: 04-14-41998/19
Datum: 20.04.2020. godine

